



Saopćenje za štampu

Göttingen/London/Bern/ /Priština/ Prishtinë 26. mart 2009.

Novi izvještaj kritizira „pasivnost institucija“ u proteklih 10 godina:
Hitna evakuacija iz zatrovanih izbjegličkih logora na Kosovo

U novom izvještaju o stanju Roma, Aškalija i Kosovskih Egipćana na Kosovo u dvama izbjegličkim logorima u sjevernoj Mitrovici /Mitrović **Društvo za ugrožene narode- Internacional (STPI/GfbV) i Kosovo Medical Emergency Group (KMEG) prebacuju međunarodnim i domaćim institucijama skandaloznu pasivnost i ravnodušnost. Obje organizacije zahtijevaju da se izbjeglice hitno evakuiraju iz logora i da im se pruži odgovarajuća liječnička pomoć.** Predstavnici spomenutih manjina morali su nakon intervencije NATO-a u martu 1999. izbeći zbog ekstremističkih Albanaca, nakon čega su smješteni u zatrovane logore. Od oko 150.000 Roma, Aškalija i Kosovskih Egipćana nastanjenih na Kosovu, protjerano je oko 80 % ljudi. Njihove su kuće opljačkane, razorene ili su ih zaposjeli Albanci.

„Pasivnost međunarodnih i domaćih institucija na Kosovu ugrožava zdravlje i život izbjeglica kojima je potrebna zaštita“, navode GfbV i KMEG u jednom izvještaju od 67 stranica. Logori Osterode i Česmin Lug/Česmin Llug, u kojima danas boravi oko 560 izbjeglica, među njima više od 200 djece mlađih od deset godina, podigao je UN na odlagalištima rudnika Trepča, koji je stavljen van pogona. Ovi logori trebali su biti zatvoreni u roku od 45 dana; tako je glasilo obećanje. Unatoč upozorenjima Društva za ugrožene narode, Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodnog Crvenog Krsta, logori, koji su, između ostalog, zatrovani i olovom, arsenom, antimonom kadmijumom i manganom, nisu evakuirani do danas.

Tokom više istraživačkih misija koje je na Kosovo uputilo Društva za ugrožene narode, Klaus Dietrich Runow, specijalist medicine za okoliš, testirao je uzorke kose i krvi izbjeglica smještenih u te logore. **Rezultati tih testova bili su alarmirajući: Razina olova u krvi i tijelu testiranih izbjeglica bila je višestruko iznad dopuštenih referentnih vrijednosti. Eksperti su se suglasili u mišljenju da te enormne vrijednosti dovode do neizlječivih oštećenja nerava, imunološkog sistema i krvne slike, te da prouzrokuju oštećenja koštane srži. Posebno su ugrožena djeca i trudnice.** Može se pretpostaviti da su mnogi od dosad ukupno 80 registriranih smrtnih slučajeva i česti pobačaji kod žena u uskoj vezi s visokim zagađenjem okoliša.

Society for
Threatened Peoples

GFBV DEUTSCHLAND
Postfach 2024
D-37010 Göttingen

Tel. +49 (0)551 49906-0
Fax +49 (0)551 58028
E-Mail info@gfbv.de

www.gfbv.de

PRÄSIDENT

Tilman Zülch
Postfach 2024
D-37010 Göttingen

VIZE-PRÄSIDENT

André Rollinger
2 rue Louis XIV
L-1948 Luxembourg

Tel: +352/26 25 86 87
Fax: +352/26 25 86 88

E-Mail: ifbv@pt.lu

GFBV INTERNATIONAL

(A) Wien
(BiH)
Sarajevo+Srebrenica
(CH) Bern
(D) Göttingen+Berlin
(I) Bozen/
(IRQ) Arbil
(L) Luxemburg
(NL) Groningen-Assen
(RCH) Temuco/Chile
(SCG) Pristina/Kosovo
(USA) New York

Achtung

Zusendungsart:
Bevorzugen Sie E-
Mails?
Dann benachrichtigen Sie

Diesen Text
finden Sie auch
auf unserer
Homepage

www.gfbv.de

Ovih će dana Društvo za ugrožene narode i Kosovo Medical Emergency Group (KMEG) uputiti izvještaj o tome i hitan apel svim međunarodnim i domaćim institucijama i pojedincima odgovornim za navedeno stanje. U apelu će obje organizacije zahtijevati od adresata da poduzmu hitnu evakuaciju logora i osigujaju adekvatan medicinski tretman za sve izbjeglice.

Na upit Vam rado dostavljamo naš aktuelni Izvještaj (na engleskom).
Detaljne informacije kao i fotografije nalaze se na :

www.toxicwastekills.com

Kontakt: Jasna Čaušević, GfbV Njemačka, ++49 551 49906 16

Kaspar Haller, GfbV, Švicarska , ++41 31 311 90 08

Bernard Sullivan, KMEG, Engleska ++ 44 788 42 63 132

Paul Polansky, GfbV, Kosovo ++381 64 528 3278

E-Mail: roma@gfbv.ch